

1464.

Na osnovu člana 12 stav 5 i člana 14 stav 5 Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja ("Službeni list RCG", broj 28/06 i "Službeni list CG", br. 28/11 i 48/15), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo je

**PRAVILNIK
O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O FITOSANITARNIM MJERAMA ZA
SPREČAVANJE UNOŠENJA I ŠIRENJA ŠETNOG ORGANIZMA PHYLLOSTICTA
CITRICARPA (MCALPINE)
VAN DER AA***

Član 1

U Pravilniku o fitosanitarnim mjerama za sprečavanje unošenja i širenja šetnog organizma *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa* („Službeni list CG“, br. 17/17, 47/17 i 37/19), član 4 mijenja se i glasi:

„Unošenje određenih plodova porijeklom iz Brazila, Južne Afrike i Urugvaja

Član 4

Određeni plodovi namijenjeni za ljudsku ishranu porijeklom iz Brazila, Južne Afrike i Urugvaja, mogu se unositi u Crnu Goru samo ako ispunjavaju uslove utvrđene propisom kojim su uređene fitosanitarne mjere za sprečavanje unošenja, širenja i suzbijanje šetnih organizama, osim uslova iz Liste IV.A. odjeljak I tač. 16.4. (c) i (d) i ako ih prati fitosertifikat koji u rubrici "Dopunska izjava" sadrži podatke da:

a) su plodovi porijeklom sa proizvodnih površina na kojima je u odgovarajućem vremenskom periodu od početka posljednjeg vegetacionog ciklusa, sprovedeno tretiranje protiv šetnog organizma *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa;

b) su na proizvodnim površinama vršeni službeni pregledi tokom sezone rasta i da od početka posljednjeg vegetacionog ciklusa na određenim plodovima nijesu primijećeni simptomi zaraze šetnim organizmom *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa;

c) je u toku transporta odnosno u periodu od dopreme u objekte za pakovanje do procesa pakovanja u objektima, uzet uzorak od najmanje 600 plodova na 30 tona svih vrsta, ili njihovih djelova, koji su odabrani na osnovu mogućih simptoma od *Phyllosticta citricarpa*, a uzorkovani plodovi sa simptomima su ispitani i utvrđeno je da su slobodni od tog šetnog organizma;

d) je u slučaju pošiljke *Citrus sinensis* (L.) Osbeck ‘Valencia’ porijeklom iz Južne Afrike i Urugvaja, uzet uzorak na 30 tona ili na njegovom dijelu i da je testiranjem na latentnu (skrivenu) zarazu pronađeno da je slobodan od *Phyllosticta citricarpa*.

Određeni plodovi iz stava 1 ovog člana i člana 4a ovog pravilnika, prilikom unošenja u Crnu Goru podliježu fitosanitarnom pregledu na mjestu unošenja ili odredišta, koji obuhvata vizuelni pregled uzorka od najmanje 200 plodova u partiji ili seriji (batch) od 30 tona ili dio partije ili serije (batch) od svih vrsta određenih plodova, odabranih na osnovu mogućih simptoma zaraze sa *Phyllosticta citricarpa*.

Ako se pregledom iz stava 2 ovog člana posumnja na simptome zaraze šetnim organizmom *Phyllosticta citricarpa*, vrši se laboratorijsko ispitivanje, radi utvrđivanja prisustva šetnog organizma.

Partija odnosno serija (batch) iz stava 2 ovog člana iz koje je uzet uzorak vraća se ako je ispitivanjem potvrđeno prisustvo šetnog organizma. “

Član 2

Poslije člana 4 dodaju se dva nova člana koja glase:

“Unošenje određenih plodova porijeklom iz Argentine

Član 4a

Određeni plodovi namijenjeni za ljudsku ishranu porijeklom iz Argentine, mogu se unositi u Crnu Goru samo ako ih prati fitosertifikat sa dopunskom izjavom iz tačke i ovog stava, kojom se potvrđuje da određeni plodovi ispunjavaju sljedeće uslove:

a) da su proizvedeni na proizvodnim površinama, koje se sastoje od jedne ili više proizvodnih jedinica koje su identifikovane kao jedinstveni i fizički odvojeni djelovi proizvodne površine, a proizvodnu površinu i njene proizvodne jedinice službeno je odobrila za potrebe izvoza u Evropsku uniju Nacionalna organizacija za zaštitu bilja Argentine;

b) da je odobrene proizvodne površine i njihove proizvodne jedinice je registrovala Nacionalna organizacija za zaštitu bilja Argentine pod odgovarajućim jedinstvenim identifikacijskim kodovima („kodovi sljedivosti”);

c) da su proizvedeni u odobrenoj proizvodnoj jedinici, koja je podvrgnuta tretmanima i agrotehničkim mjerama, efikasnim protiv *Phyllosticta citricarpa*, u odgovarajućem vremenskom periodu od početka posljednjeg vegetacijskog ciklusa i njihova primjena je potvrđena u okviru službenog nadzora Nacionalne organizacije za zaštitu bilja Argentine;

d) da su službeni pregledi, koji se sastoje od vizuelnih zapažanja, a ako se otkriju simptomi i uzorkovanja radi testiranja na prisustvo *Phyllosticta citricarpa*, izvršeni su u odobrenim proizvodnim jedinicama tokom sezone rasta i nijesu otkriveni simptomi *Phyllosticta citricarpa* na određenim plodovima od početka posljednjeg vegetacijskog ciklusa;

e) da je uzorak uzet:

1) po dolasku u objekte za pakovanje, prije prerade, 200 – 400 plodova po lotu određenih plodova, izdvojenih po dolasku u objekte za pakovanje;

2) u periodu od dolaska u objekte za pakovanje i samog pakovanja u tim objektima, najmanje 1 % po lotu određenih plodova izdvojenih na traci za pakovanje;

3) prije odlaska iz objekta za pakovanje, najmanje 1 % po lotu određenih plodova, izdvojenih nakon pakovanja;

4) prije izvoza, u okviru završnog službenog pregleda radi izdavanja fitosanitarnog sertifikata, najmanje 1 % po lotu određenih plodova pripremljenih za izvoz;

f) su plodovi iz tačke e ovog stava uzorkovani što je više moguće, na osnovu vidljivog simptoma *Phyllosticta citricarpa*, a za plodove iz tačke e podtačke 1 ovog stava vizualnim pregledom utvrđeno da su slobodni od *Phyllosticta citricarpa*, dok su plodovi iz tačke e podtač. 2, 3 i 4 ovog stava sa simptomima zaraze *Phyllosticta citricarpa* testirani i utvrđeno da su slobodni od *Phyllosticta citricarpa*;

g) da su transportovani u pakovanjima, a na svakom pakovanju je bio kod, odnosno oznaka sljedivosti proizvodne jedinice iz koje ti plodovi potiču;

h) da određeni plodovi porijeklom iz Argentine pripadaju listi odobrenih proizvodnih jedinica po proizvodnoj površini i naziva profesionalnih subjekata (professional operators) odgovornih za svaku odobrenu proizvodnu površinu koju sačinjava Nacionalna organizacija za zaštitu bilja Argentine prije početka izvozne sezone tih plodova, sa ažuriranim promjenama podataka, radi kontrole pošiljki od strane države uvoznice;

i) da određene plodove prati fitosanitarni sertifikat koji sadrži broj pakovanja iz svake proizvodne jedinice a u rubrici „Dopunska izjava”, odgovarajući kod sljedivosti i sljedeću izjavu: „Pošiljka je u skladu sa članom 4a Pravilnika o fitosanitarnim mjerama za sprečavanje unošenja i širenja štetnog organizma *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa“.

Osim uslova iz stava 1 ovog člana, određeni plodovi porijeklom iz Argentine mogu se unijeti u Crnu Goru ako su ispunjeni i sljedeći uslovi:

a) da štetni organizam *Phyllosticta citricarpa* nije pronađen ni tokom pregleda iz stava 1 tač. d i e ovog člana, niti tokom službenih kontrola pošiljaka na mjestima ulaska u Crnu Goru tokom sezone rasta i izvozne sezone;

b) da su određeni plodovi porijeklom iz proizvodnih jedinica u kojima *Phyllosticta citricarpa* nije pronađena tokom istraživanja koje je sprovedla Argentina nakon što je prisustvo ovog štetnog organizma potvrđeno u proizvodnoj jedinici koja pripada istoj proizvodnoj površini kao i te proizvodne jedinice, kao ni tokom službenih pregleda sprovedenih u Argentini na određenim plodovima iz stava 1 tačke e ovog člana, niti tokom službenih kontrola pošiljki sprovedenih na mjestima ulaska u Crnu Goru tokom sezone rasta i izvozne sezone;

c) da su određeni plodovi porijeklom iz proizvodnih jedinica u kojima *Phyllosticta citricarpa* nije pronađena tokom prethodne sezone rasta i izvozne sezone tokom službenih pregleda u Argentini, niti tokom službenih kontrola pošiljki u Crnoj Gori.

Izveštavanje o neusaglašenim pošiljkama

Član 4b

U slučaju notifikacije neusaglašenosti određenih plodova porijeklom iz Argentine prilikom vršenja službenih kontrola, uvidom u EUROPHYT ili druge međunarodne sisteme notifikacije kao i na osnovu drugih saznanja, ukoliko je to moguće, treba izvršiti identifikaciju proizvodne jedinice.

U slučaju utvrđivanja neusklađenosti određenih plodova porijeklom iz Argentine sa članom 4a ovog pravilnika, organ uprave nadležan za zdravlje bilja obavještava Evropsku Komisiju i Argentinu, kao zemlju porijekla pošiljke i navodi kod, odnosno oznaku sljedljivosti odgovarajuće proizvodne jedinice iz člana 4a stav 1 tačka b ovog pravilnika.“

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

* U ovaj pravilnik prenešena je: Implementirajuća Odluka Komisije (EU) 2021/682 od 26. aprila 2021. o izmjeni Implementirajuće odluke (EU) 2016/715 u pogledu određenih plodova porijeklom iz Argentine (Commission Implementing Decision (EU) 2021/682 of 26 April 2021 amending Implementing Decision (EU) 2016/715 as regards specified fruits originating in Argentina)

Broj: 05-313/21-8771/4

Podgorica, 13. septembra 2021. godine

Ministar,
mr **Aleksandar Stijović**, s.r.